

## l47\_vectsp\_6

(TMFwB8t7qhQ8tPsPnSvMv9i3zRkuHJ2vDHn)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v2\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_vectsp\_1 \\ &X0) \wedge ((v6\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ &(l6\_algstr\_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ &X0)) \Rightarrow (k6\_algstr\_0 X0 (k4\_algstr\_0 X0 (k5\_struct\_0 X0)) X1 = k4\_algstr\_0 \\ &X0 X1)) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l6\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l2\_algstr\_0 X0) \wedge (l5\_algstr\_0 X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l5\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l4\_algstr\_0 X0) \wedge (l4\_struct\_0 X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l4\_algstr\_0 X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v4\_vectsp\_1 X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_vectsp\_1 X0) \wedge (v6\_vectsp\_1 X0)))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l6\_algstr\_0 X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v5\_vectsp\_1 X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_vectsp\_1 X0) \wedge (v2\_vectsp\_1 X0)))) \tag{5}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 X0) \wedge (v3\_group\_1 \\ & X0) \wedge (v4\_vectsp\_1 X0) \wedge (v5\_vectsp\_1 X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k6\_algstr\_0 X0 \\ & (k4\_algstr\_0 X0 (k5\_struct\_0 X0)) X1 = k4\_algstr\_0 X0 X1)) \end{aligned}$$